

# A re tshapeng diatla mmogo

Go tshapa diatla go ka boloka botshelo jwa gago



**1** Ke rutilwe go tshapa diatla gantsi mo letsatsing ka molora.

**2** Ao? Ele gore re tshapa diatla leng?

**3** (1)Ha re tsena mo ntlung re tswa ko ntle. Gakologelwa go tshapa diatla pele ha o tsena mo ntlung. *Gosiame!*

**4** (2)Ha o tswa mo ntlwaneng ya boiteketo

**5** (3)Pele ga o tshwara dijo

A o tshapile diatla? *Ee!! ke tshapile*

**6** Ao? Ke eng re tshapa diatla kgapetsa kgapetsa?

**7** Kana diatla tsa rona di ka tswa di lebege di le phepa. *Mme go nale leswe le megare e re sa e boneng ka matlho.*

**8** Ha o sa tshape diatla pele o ja...

*Kana ha o ka tshwara sefathlego, megare e ka tsena mo mmeleng wa gago ka matlho, molomo kgotsa nko...*

**9** O bo o ka tsenwa ke mala kana...

**10** O bo o lwala.

**11** Ke gakolotswe go nna ke tshapa diatla ka molora ha ke sena go tlhokomela leruo...

*Le ha ke sena go tshwara matlakala.*

**12** Bona, o tshapa fela Jaana. *Phasha!! Tlepe Tlepe*

**13** Go kgabodisa metsi hela mo diatleng ga go tlose megare. *A mme?*

**14** Megare ga e utlwane le lehulo la molora. *Ke ka moo re dirang lehulo le le ntsi gore re tlose megare.* *Wa rialo.*

**15** A re baleng go fitlhelela masome a mararo re ntse re tshapa **Go tshapa diatla ka molora** *1 2 3 4...*

*Tshasa diatla ka molora*

Kolobetsa diatla → Tshasa molora o dire lehulo → Mo teng ga diatla → Ko morago ga diatla → Diatla tsotlhe → Mo teng ga dinala → Ha gare ga menwana → Menwana e metona

**16** Ga o fetsa, tshapa ka metsi go ntsha molora. *O bo o a sutlha ka letsela kana o a omise, o bo o feditse.*

**17** Bothata ke gore mo motseng, ga rena metsi a pompo e bile re tsamaya sekgele se seleele go bona metsi. *Re na le di pompo mme nako tse dingwe metsi ga a tswa*

**18** Ee, go ntse jalo, metsi a botlhokwa. *O kgona go tshapa diatla o sa dirise metsi a mantsi.*

*Tippy-Tap*  
Gata thobane e efa tlase metsi a tla tswa ka bonyia

*Hand-Washing Kit*  
Soka-soka pompo metsi a tla tswa

*Go tshapa ka ketlele*  
Kopi ya metsi ele nngwe e Lekane!  
*Tshela metsi mo ketleleng le bo le tshapisana diatla*

**19** A re lwantsheng megare mo baneng ka go ba tshapisa diatla lefatshe ka bophara! *Gore bana batlhe ba mme le botsogo jo bo siameng!!*

Author: INOUE Kimidori

